

Član 2.

Zakon o bankama Federacije Bosne i Hercegovine ostaje neizmijenjen u svakom drugom pogledu.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu odmah i biće objavljena, što je prije moguće, u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 116/01

6. novembra 2001. godine

Sarajevo

Visoki predstavnik

Wolfgang Petritsch, s. r.

Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data članom V Aneksa 10. (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja pomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora i posebno uvezvi u obzir član II. 1. (d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem Visoki predstavnik "pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom";

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Vijeća za implementaciju mira koje se sastalo u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, "donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim," u vezi sa odredenim pitanjima, uključujući (u skladu sa podstavom (c) ovog stava) i "mjere u svrhu osiguranja implementacije Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";

Smatrajući da Zakon o bankama Federacije BiH ne daje ovlaštenja privremenom upravniku banke da isplati, čak i kada za to ima sredstva na raspolaganju, depozite malim deponentima fizičkim osobama prije nego što dostavi pismeni izvještaj Agenciji za bankarstvo o finansijskom stanju i budućim perspektivama banke za čijeg upravnika je postavljen;

Konstatirajući da bi za okončanje sadašnjeg rada na izmjenama i dopunama važećeg Zakona o bankama Federacije BiH, kao i za usvajanje izmjena i dopuna od strane federalnih organa moglo trebati nekoliko mjeseci;

Imajući na umu potrebu za jačanjem povjerenja javnosti u vjerodostojnost bankarskog sistema i potrebu da se osigura da *bona fide* mali deponenti banke koja je pod privremenom upravom ne moraju nepotrebno čekati na vraćanje depozita;

Uvezši u obzir sve gore navedeno, donosim slijedeću

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o bankama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98 i 32/00) u članu 57. u stavu 3. dodaje se nova tačka 8. koja glasi:

"8. izvrši isplate depozita fizičkih osoba u okviru sredstava koja su na raspolaganju i na *pro rata* osnovi ako je primjenjivo. U zavisnosti od toga kolike su rezerve za prioritete 1. i 2. iz člana 63. ovog zakona, najveći iznos koji se isplaćuje fizičkoj osobi biće ukupan iznos svih njenih depozita, umanjen za bilo koji zakonski ili ugovorni dug koji banchi duguje fizička osoba ili iznos od 5.000 KM, tj. iznos koji je manji od ta dva. Depoziti neće obuhvatiti sredstva koja su položena na bilo kojem računu čije vlasništvo nije transparentno ili bilo koji depozit koji nije uplaćen na ime ili sredstva koja se čuvaju u bančinom sefу. Isto tako neće biti obuhvaćena sredstva, krediti ili bilo koja druga transakcija za koju su fizičkoj osobi isplaćene kamate, bez obzira da li preferencijske ili druge vrste, i/ili bilo koje druge finansijske olakšice od strane banke koje su mogle doprinjeti pogoršanju finansijskog stanja banke. Članovi nadzornog odbora, upravnog odbora, rukovodstva banke, dioničari s učešćem od najmanje pet (5) % u osnovnom kapitalu banke i osobe nadležne za provođenje zakonom propisane revizije i kontrole knjigovodstvene dokumentacije banke nemaju pravo na bilo kakvu isplatu. Članovi uže porodice, srodnici osoba iz prethodne rečenice po krvni i po tazbinski do trećeg stepena, kao i treće osobe koje postupaju u ime tih osoba takođe nemaju pravo na bilo kakvu isplatu."

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

687

Na osnovu članka IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

Proglasjava se Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Doma naroda održanoj 30. srpnja 2001. godine i na sjednici Zastupničkog doma održanoj 3. listopada 2001. godine.

Broj 01-855/01
5. studenoga 2001. godine
Sarajevo

Predsjednik
Federacije BiH
Karlo Filipović, v. r.

ZAKON

O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

Članak 1.

Ovim zakonom propisuje se visina stope zatezne kamate na javne prihode koji nisu plaćani u zakonom propisanom roku.

Javnim prihodima, u smislu stavka 1. ovog članka, smatraju se javni prihodi koji se uvode federalnim zakonima: porezi, pristojbe, naknade, doprinosi i sl.

Članak 2.

Na iznos javnih prihoda koji nije plaćen u zakonom propisanom roku, plaća se zatezna kamata po stopi od 0,06% za svaki dan zakašnjenja.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju važiti: Odluka o visini kamate na iznos poreza na promet proizvoda i usluga koji nije plaćen u propisanom roku ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/96), Odluka o visini kamatne stope na iznos poreza na dobit poduzeća koji nije plaćen u propisanom roku ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/98) i odredbe Zakona o porezu na plaću ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00, 54/00 i 16/01) i Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00, 54/00 i 16/01) kojima je regulirana visina stope zatezne kamate na javne prihode koji nisu plaćeni u propisanom roku.

Članak 4.

Postupci za utvrđivanje visine zatezne kamate po neblagovremeno plaćenim javnim prihodima, iz članka 1. stavak 2. ovog zakona, po kojima da dana stupanja na snagu ovog zakona nisu donesena ili izvršena konačna i pravomoćna rješenja, završit će se po odredbama ovog zakona.

Iznos zatezne kamate po neblagovremeno plaćenim javnim prihodima, iz stavka 1. ovog članka, utvrdit će se po stopi određenoj u članku 2. ovog zakona.

Članak 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH prof. dr. Ivo Komšić, v.r.	Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Ismet Briga, v. r.
---	---

Na osnovu člana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ**O PROGLAŠENJU ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE**

Proglašava se Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Doma naroda održanoj 30. jula 2001. godine i na sjednici Predstavničkog doma održanoj 3. oktobra 2001. godine.

Broj 01-855/01 5. novembra 2001. godine Sarajevo	Predsjednik Federacije BiH Karlo Filipović, s. r.
--	---

ZAKON**O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE**

Član 1.

Ovim zakonom propisuje se visina stope zatezne kamate na javne prihode koji nisu plaćani u zakonom propisanom roku.

Javnim prihodima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se javni prihodi koji se uvode federalnim zakonima: porezi, takse, naknade, doprinosi i sl.

Član 2.

Na iznos javnih prihoda koji nije plaćen u zakonom propisanom roku, plaća se zatezna kamata po stopi od 0,06% za svaki dan zakašnjenja.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: Odluka o visini kamate na iznos poreza na promet proizvoda i usluga koji nije plaćen u propisanom roku ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/96), Odluka o visini kamatne stope na iznos poreza na dobit preduzeća koji nije plaćen u propisanom roku ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/98) i odredbe Zakona o porezu na plaću ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00, 54/00 i 16/01) i Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00, 54/00 i 16/01) kojima je regulisana visina stope zatezne kamate na javne prihode koji nisu plaćeni u propisanom roku.

Član 4.

Postupci za utvrđivanje visine zatezne kamate po neblagovremeno plaćenim javnim prihodima, iz člana 1. stav 2. ovog zakona, po kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu donešena ili izvršena konačna i pravosnažna rješenja, završit će se po odredbama ovog zakona.

Iznos zatezne kamate po neblagovremeno plaćenim javnim prihodima, iz stava 1. ovog člana, utvrditi će se po stopi određenoj u članu 2. ovog zakona.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH prof. dr. Ivo Komšić, s.r.	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Ismet Briga, s. r.
---	---

**VLADA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE****688**

Na temelju članka 117. st. 1. i 2. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU**O DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU
FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE**

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Federalne novinske agencije ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/00), u članku 24. u prvom retku iza riječi "prava", dodaju se riječi: "i obvezе", u drugom retku iza riječi "prava", dodaju se riječi: "i obvezе" i u četvrtom retku iza riječi "prava" dodaju se riječi: "i obvezе".

Članak 2.

Iza članka 24. dodaje se novi članak 24a. koji glasi:

"Članak 24a.

Obvezе Novinske agencije BH PRESS iz Sarajeva i Novinske agencije HABENA iz Mostara, koje nisu izmirene do dana 18. listopada 2001. godine, osigurat će se u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine, o čemu će Vlada Federacije donijeti posebnu odluku."

Članak 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 522/2001 18. listopada 2001. godine Sarajevo	Premijer dr. Alija Behmen, v. r.
---	-------------------------------------

Na osnovu člana 117. st. 1. i 2. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU**O DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU
FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE**

Član 1.

U Uredbi o osnivanju Federalne novinske agencije ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/00), u članku 24. u prvom redu iza riječi "prava", dodaju se riječi: "i obaveze", u drugom redu iza riječi "prava", dodaju se riječi: "i obaveze" i u četvrtom redu iza riječi "prava" dodaju se riječi: "i obaveze".

Član 2.

Iza članka 24. dodaje se novi član 24a. koji glasi:

"Član 24a.

Obaveze Novinske agencije BH PRESS iz Sarajeva i Novinske agencije HABENA iz Mostara, koje nisu izmirene do dana 18. oktobra 2001. godine, osigurat će se u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, o čemu će Vlada Federacije donijeti posebnu odluku."

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 522/2001 18. oktobra 2001. godine Sarajevo	Premijer dr. Alija Behmen, s. r.
---	-------------------------------------